



Schedule - Perfection & Endurance Alcarràs

2010 March 22nd to 25th



Monday

10.00 - 10.20 group 1 20 min session 1
 10.20 - 10.40 group 2 20 min session 1
 10.40 - 11.00 group 3 20 min session 1
 11.00 - 11.20 ClassiX 20 min session 1

11.20 - 11.40 group 1 20 min session 2
 11.40 - 12.00 group 2 20 min session 2
 12.00 - 12.20 group 3 20 min session 2
 12.20 - 12.40 ClassiX 20 min session 2

12.40 - 13.00 group 1 20 min session 3
 13.00 - 13.20 group 2 20 min session 3
 13.20 - 13.40 group 3 20 min session 3
 13.40 - 14.00 ClassiX 20 min session 3

14.00 - 15.00 lunchbreak

15.00 - 15.20 group 1 20 min session 4
 15.20 - 15.40 group 2 20 min session 4
 15.40 - 16.00 group 3 20 min session 4
 16.00 - 16.20 ClassiX 20 min session 4

16.20 - 16.40 group 1 20 min session 5
 16.40 - 17.00 group 2 20 min session 5
 17.00 - 17.20 group 3 20 min session 5
 17.20 - 17.40 ClassiX 20 min session 5

17.40 - 18.00 group 3 20 min session 6
 18.00 - 18.20 group 1 20 min session 6
 18.20 - 18.40 group 2 20 min session 6
 18.40 - 19.00 ClassiX 20 min session 6

Tuesday

10.00 - 10.20 group 1 20 min session 1
 10.20 - 10.40 group 2 20 min session 1
 10.40 - 11.00 group 3 20 min session 1
 11.00 - 11.20 ClassiX 20 min session 1

11.20 - 11.40 group 1 20 min session 2
 11.40 - 12.00 group 2 20 min session 2
 12.00 - 12.20 group 3 20 min session 2
 12.20 - 12.40 ClassiX 20 min session 2

12.40 - 13.00 group 1 20 min session 3
 13.00 - 13.20 group 2 20 min session 3
 13.20 - 13.40 group 3 20 min session 3
 13.40 - 14.00 ClassiX 20 min session 3

14.00 - 15.00 lunchbreak

15.00 - 15.20 group 1 20 min session 4
 15.20 - 15.40 group 2 20 min session 4
 15.40 - 16.00 group 3 20 min session 4
 16.00 - 16.20 ClassiX 20 min session 4

16.20 - 16.40 group 1 20 min session 5
 16.40 - 17.00 group 2 20 min session 5
 17.00 - 17.20 group 3 20 min session 5
 17.20 - 17.40 ClassiX 20 min session 5

17.40 - 18.00 group 3 20 min session 6
 18.00 - 18.20 group 1 20 min session 6
 18.20 - 18.40 group 2 20 min session 6
 18.40 - 19.00 ClassiX 20 min session 6

Wednesday

10.00 - 10.20 group 1 20 min session 1
 10.20 - 10.40 group 2 20 min session 1
 10.40 - 11.00 group 3 20 min session 1
 11.15 - 11.30 ClassiX 1 15 min session 1
 11.30 - 11.45 ClassiX 2 15 min session 1

11.45 - 12.05 group 1 20 min session 2
 12.05 - 12.25 group 2 20 min session 2
 12.25 - 12.45 group 3 20 min session 2

12.45 - 13.05 group 1 20 min session 3
 13.05 - 13.25 group 2 20 min session 3
 13.25 - 13.45 group 3 20 min session 3
 13.45 - 14.05 ClassiX 1 20 min session 2
 14.05 - 14.25 ClassiX 2 20 min session 2

14.25 - 14.40 lunchbreak

14.40 - 15.00 group 1 15 min session 4
 15.00 - 15.20 group 2 15 min session 4
 15.20 - 15.40 group 3 15 min session 4
 15.40 - 16.00 ClassiX 1 15 min session 3
 16.00 - 16.20 ClassiX 2 15 min session 3

16.20 - 16.40 group 1 20 min session 5
 16.40 - 17.00 group 2 20 min session 5
 17.00 - 17.20 group 3 20 min session 5

17.20 - 17.40 group 1 20 min session 6
 17.40 - 18.00 group 2 20 min session 6
 18.00 - 18.20 group 3 20 min session 6
 18.20 - 18.40 ClassiX 1 20 min session 4
 18.40 - 19.00 ClassiX 2 20 min session 4

Thursday

09.00 - 09.15 group 1 15 min session 1
 09.15 - 09.30 group 2 15 min session 1
 09.30 - 09.45 group 3 15 min session 1

09.45 - 10.05 group 1 20 min session 2
 10.05 - 10.25 group 2 20 min session 2
 10.25 - 10.45 group 3 20 min session 2

10.45 - 11.05 group 1 20 min session 3
 11.05 - 11.25 group 2 20 min session 3
 11.25 - 11.45 group 3 20 min session 3

11.45 - 12.05 group 1 20 min session 4
 12.05 - 12.25 group 2 20 min session 4
 12.25 - 12.45 group 3 20 min session 4

12.45 - 13.00 ClassiX 1 15 min Warm Up
 13.00 - 13.15 ClassiX 2 20 min Warm Up

13.20 - 13.30 pregrid Blue Toro Endurance
 13.35: Start 155 min Blue Toro Endurance
 16.00: finish Blue Toro Endurance

16.05 - 16.15 pregrid
 Classic Team Endurance
 16.20: Start Classic Team Endurance
 18.55: finish Classic Team
 Endurance
 19.30 winners' ceremonies